De Hervormer.

Officieel Orgaan van de Nederduitsch
Hervormde Kerk in Afrika.

Redactie :—
Ds. JAC VAN BELKUM,
Hoofd Redacteur.
Prof. Dr. S. P. ENGELBRECHT
Sub Hoofd Redacteur.
Ds. G. E. ALERS,
Ds. H. P. WOLMARANS,
Ds. A. J. BARGER.
Administrateur :—
Mnr. H. J. L. Th. ROORDA.

Intekenprijs :
7/6 per jaargang
vooruitbetaalbaar.
Verschijnt op de 8ste en 23ste van
iedere maand.
Alle abonnementsgelden te zenden
aan
de Heer H. J. L. Th. ROORDA,
P.K. Bus 444, Johannesburg.

No. 23. PRETORIA, 8 JUNIE 1927. JAARGANG XVIII.

INHOUD.

	Blz.
De Hervormer	305
Offisieel	306
Kerkelike Berichten	307
Overdenking	309
Brieven van Oom Sarel	311
Meer Intekenaars vir De Hervormer	312
Teologiese Fakulteit T.U.K.	313
Korrespondensie	313
Kerkdienste	314
Vir die Sondagskool	315
Boekaankondiging	316
Vergadering van die Oostelike Ring	317

De Hervormer.

8 Junie 1927.

Die Nuwe Rektor van die T.U.K.

'n Paar weke gelede het die T.U.K. 'n nuwe Rektor gekry in die persoon van Prof. A. E. du Toit. Dis nie 'n onbelangrike feit nie, ook nie vir ons kerk nie. Aan die T.U.K. word vandaag onse aanstaande predikante opgelei, wat die verwesenliking is van 'n ideaal van ons kerk van reeds veertig jaar gelede. Die inrigting het dan ook onse volle simpatie, en verdien dit ook ten volle. Die bloei van die inrigting is die bloei van die Teologiese Fakulteit, ewe als wat die bloei van daardie Fakulteit die bloei van die inrigting is. Maar wat ook waar is, die bloei van die Teologiese Fakulteit is die bloei van die kerk. Die T.U.K. moet meer en meer onse belangstelling geniet, en haar bloei moet ons 'n oorsaak van vreugde wees. Ons is oortuig, dat die inrigting onder die leiding van die nuwe Rektor 'n nuwe bloeiperiode ingaan, en daarom verheug ons ons oor die aanstelling van Prof. du Toit, en breng ons hom sowel als die T.U.K. langs hierdie weg onse gelukwense. Mag die T.U.K. ontwikkel als 'n selfstandige uniwersiteit, en 'n faktor wees in ons volkslewe, waardeur die eg wetenskappelike sin vermeerder word.

Aan ons Lesers.

Die Redaksie het besluit om voortaan allerlei familie berigte so als geboorteberigte, trouberigte en sterfgevalle van ongeveer 'n duim in lengte in De Hervormer op te neem teen 'n halfkroon per berig. Ieder leser—want dit geld alleen vir die intekenare—wat ons dus voortaan sulke berigte stuur, saam met 'n posorder van 'n halfkroon, kan op plaatsing reken. Die halfkroon is natuurlik vir die kas van De Hervormer. Plaatsruimte laat nie toe om die berigte gratis op te neem.

Kerkraadslede en De Hervormer.

Elders, in die korrespondensie rubiek, stel br. D. J. Muller die vraag hoeveel kerkeraadslede De Hervormer kry. Helaas, helaas, daar is maar al te veel kerkeraadslede wat in hierdie opsig hopeloos te kort skiet. Dis jammer, want dit getuig ongetwyfel nie van baie liefde vir die kerk nie, als 'n kerkeraadslid ons kerk orgaan nie eers lees nie. En hoe kan so 'n persoon die kerk help opbou, als die liefde vir die kerk ontbreek? Die Hervormde kerk is die organisasie waardeur ons vir die koms van die Koninkryk van God arbei, en dis ons eerste plig om haar lief te hê, anders behoort ons in haar nie tuis nie. Ons hoop dat die in hierdie opsig nog slapende kerkeraadslede sal wakker skrik, en ook vir De Hervormer sal inteken. Ieder predikant kan natuurlik baie daaraan doen.

OFFISIEEL.

Oost Afrika.

Tegen het einde van het jaar 1927 moeten de gemeenten in Oost Afrika weer bezocht worden en om tijd te geven om alle nodige regelingen te maken vraagt de Kommissie der Algemene Kerkvergadering nu reeds of er een van de predikanten is, die zich wil aandienen om daarheen te gaan en of er een Kerkeraad is, die zijn Leraar verlof wil geven om die reis te ondernemen. De reis kan binnen drie maanden uit en thuis gedaan worden.

Alle inlichtingen kunnen verkregen worden bij ondergetekende die ook verzoekt, dat iemand, die gaan wil, zich met hem in verbinding zal stellen.

L. E. BRANDT,
Voorzitter Komm. Alg. Kerkverg.
Bus 155, Vereeniging.

Pietermaritzburg.

De Kommissie der Algemene Kerkvergadering heeft in zijn vergadering van 19 Mei gehandeld over de toestanden in de gemeente Pietermaritzburg naar aanleiding van een omzendbrief van de Kerkeraad van die gemeente aan verschillende Kerkeraden gezonden en van het verslag van Ouderlingen Vorster en Engelbrecht, die in die gemeente rondgegaan zijn.

Van harte en dringend wil de Kommissie de andere Kerkeraden aanbevelen te hulp te komen en wel door vrije giften voor dat doel te zenden aan de Voorzitter der Finansiele Kommissie der Kerk, die zal zorgen, dat die gelden op de beste manier besteed worden om de nood te lenigen.

De Kerkeraad van Pretoria heeft reeds een spesiale kollekte gehouden, die £10.10.0 opgebracht heeft en hoopt later weer een kollekte te houden.

De toestand is zeer ernstig en hulp is onmiddelik nodig; er is gebrek in de pastorie.

L. E. BRANDT,
Voorzitter Fin. Kom.
Bus 155, Vereeniging.

Applikasie Gevra.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vra hiermee applikasies vir die betrekking van klerk vir die kantoor van die Administrateur op Johannesburg. Die applikant moet lid wees van die Ned. Herv. Kerk en moet sekuriteit vir £200 stg. gee. Applikasies moet die ondergetekende bereik voor of op 15 Junie e.k. Salaris £10 per maand.

Ds. DANIEL F. ERASMUS,
Vive-Skriba v.d. Alg. Komm.
Bus 76, Ventersdorp.

Ned. Herv. Kerk Bybelkennis-Eksamen.

Die Bybelkenniseksamen vir 1927 sal plaasvind op 27 Aug. Die name van kandidate met die voorgeskrewe fooie moet die sekretaris bereik nie later as die 1ste Augustus nie. Laat inskrywings tot die 15de Augustus toe sal nog opgeneem word wanneer daar 1/- ekstra betaal word vir elke kandidaat, anders nie. Die intekengeld vir lagere, hogere en hoogste afdeling is 2/-, 3/- en 4/- respektieflik en die vir onderwysers diploma is 7/6.

Voorgeskrewe werk vir 1927.

I. Lagere Afdeling, bedoel vir kinders van St. IV—VI. Die werk is behandel deur die Sondagskoolrooster vir 1927.

Die lewensgeskiedenis van Simson en Judas Iskariot;

Die Sonvloed, Genes. 6—9;

Die reis van Paulus naar Rome, sy skipbreuk en oorwintering op die eiland Milete.

II. Hogere Afdeling.

A. O.Testament: Josua 1—11; Richt. 1—10; Die lewensgeskiedenis van Samuel.

B. N.Testament: Die gelykenisse van die Here Jesus volgens die Evangelie van Mattheus; Die lewensgeskiedenis van die Apostel Petrus; Handelinge 21—28.

III. Hoogste Afdeling.

A. O. en N. Testament: I Samuel; Die lewensgeskiedenis van die Apostel Petrus met I en II Petrus daarby.

B. (a) Kategismus: Kortbegrip vrage 1—20.

(b) Kerkgeskiedenis: Calvyn;

Die kerkgeskiedenis van die Herv. Kerk van Transvaal van 1860 tot op die dood van Ds. D. v. d. Hoff.

IV. Onderwysers Diploma. Die eksamen is ingestel vir dagskoolonderwysers wat eksamen wil doen in bybelkennis en kennis van onse godsdiens beginsels en van die kerkgeskiedenis. Die Skoolkommissies voel al meer en meer die noodsakelikheid dat applikante vir onderwysersposte ook 'n sertifikaat van hierdie aard moet voorlê en so iemand moet ook beslis die voorkeur kry. Iemand wat dit nie die moeite werd ag nie moet dan maar daaronder ly. Dit is helaas maar al te waar dat meer dan een onderwyser bedroef min weet van die Bybel en helemaal niks weet nie van onse godsdiensbeginsels en kerkgeskiedenis. Onse kinders moet in die skole ook godsdienstig onderwys ontvang en ons maak 'n beroep op die Skoolkommissies om toe te sien dat hulle so iemand kry wat hierdie onderwys ook aan hulle kinders kan gee. Daar is geen ander middel waardeur mens kan uitvind of die onderwyser hiertoe instaat is dan die voorlê van 'n onderwyserssertifikaat, soos wat ons hier beoog.

A. O. Testament: Die boeke Nehemia, Ester en Job.

B. N. Testament: Die lewensgeskiedenis van die Apostel Johannes, met die drie Sendbriewe van Johannes.

C. (a) Kategismus: Kortbegrip vrage 21—39 en die Sakrament van die Nagmaal.

(b) Kerkgeskiedenis: Die lewe en werk van Calvyn; Die afskeiding onder Ds. Lion Cachet in Transvaal.

H. P. WOLMARANS, Sekr. Bybelk. Eks.
Schoemanstraat, Pietersburg.

Aan die Afgevaardigdes van die jongste sitting van die Noordelike Ring.

Die spoorweg departement erken sy versuim om kennis te gee aan die stasiemeesters om halfprys-kaartjies uit te reik aan die afgevaardigdes, wat die jongste sitting van die Noordelike Ring bygewoon het, en is gewillig om die ekstra-koste aan ons ringskas terug te betaal.

Vir die terugbetaling word deur die spoorweg outoriteite gevra:—

1. Die konsessie-sertifikate wat aan die afgevaardigdes deur my gestuur is.
2. Die nommers van die reiskaartjies.
3. Die datum van uitgifte van die reiskaartjies.
4. Die stasie of ,,siding'' vanwaar die kaartjies uitgeneem is.

Diegene, wat nie meer die konsessie-kaartjies het nie, moet my seblief maar die ander biesonhede verskaf.

Die nommer van die reiskaartjies kan uitgevind word by die stasiemeesters, wat dit uitgereik het.

Enkele afgevaardigdes het deur 'n fout van die stasiemeesters wel halfprys gery. Wil ook diegene my asb. die biesonderhede stuur.

Maar DADELIK asb.

Wil die skrieba's en kerkraadslede wat ,,De Hervormer'' kry s.v.p. die afgevaardigdes, wat ,,De Hervormer'' nie kry nie, in kennis stel met die versoek.

Ek ken nie die adresse van die verskillende afgevaardigdes nie en kan daarom nie aan elkeen persoonlik skryf nie.

By voorbaat dankie.

JOH. DREYER,
Skriba Noordelike Ring,
Ned. Herv. Kerk.
Dullstroom.

Rings Zondagschool Konferensie.

Op 8 en 9 Oktober zal (D.V.) de Jaarlikse Zondagschool Konferensie van de Westelike Ring op Ventersdorp gehouden worden. Men geve bijtijds kennis van overkomst aan Ds. Daniel F. Erasmus en stuur Beschrijvingspunten aan

Ds. W. P. J. POËN,
Rings-Superintendent.

KERKELIKE BERICHTEN.

Beroepen: Ds. S. Vermooten naar Groot Marico.

Ds. C. W. du Toit is verhinderd de Nachtmaalsviering te Losberg bij te wonen.

Messina.

Die Gemeente van Messina het op 21 en 22 April die voorreg gehad om Nagmaal te vier. Ons Konsulent Ds. C. H. Rautenbach van Erasmus het al die dienste waargeneem. Saterdag middag was diens, die opkoms was maar swak want die meeste werk laat en Pagels Circus was ook hier. Die aand was voorbereidingsdiens. Die kerk was byna vol, 1 nuwe lidmaat aan die gemeente voorgestel.

Sondag more en die andere dienste is goed bygewoon.

Sondag middag is 3 kinders gedoop en die volgende kerkraadslede is voorgestel: Ouderlinge C. J. Koen, C. H. Roos en Diaken G. P. van Staden. Sondagaand was die kerk propvol. Al die preke het een baie mooi indruk gemaak op die mense.

Die volgende Nagmaal sal gehou word die eerste Sondag in November 1927 ,dan sal ons ook een Basaar hou en hier sal ook aanneming wees. Die heer L. H. Roux van die ander kerk het oorgekom na die Ned. Herv. Kerk.

C. J. K.

Vergadering van die Redaksies van Hervormer en Almanak.

Op 17 Mei was daar 'n vergadering van die redaksies van die Hervormer en Almanak te Johannesburg in die huis van die Administrateur, die Heer H. J. L. Th. Roorda.

Al die lede was aanwesig behalwe Ds. Barger wat op verlof is naar Holland en Ds. J. J. Kühn wat afwesig was sonder kennisgewing. Verder het nog die vergadering bygewoon op versoek van die voorsitter D. L. E. Brandt as voorsitter van die Alg. Kerkvergadering.

Met algemene stemme is besluit dat die twee redaksies in die toekoms altyd saam sal vergader om koste te bespaar. In die vergadering van die redaksie van die Hervormer sal die redaksielede van die Almanak sitting hê met adviserende stem en ook andersom.

Die redaksie van die Hervormer kan nie helemaal voldoen nie aan 'n versoek van die Westelike Ring om geen briewe van persoonlike aard op te neem nie. Elke lid van die kerk mag hom of haar op behoorlike en eerbare wyse uitspreek mits sulke stukke onderteken is. Die redaksie behou natuurlik die reg om 'n stuk te weiger of gedeeltes te skraap.

Oor die vraag wie nou eigenlik verantwoordelik is vir die administrasie van die Hervormer volg 'n lank diskussie. Die vergadering besluit dat in die gees van die besluit van die laasgehoue Algemene Vergadering, die redaksie met die administrateur, die administrasie op hulle sal neem en die fonds van die Hervormer as selfstandige fonds sal beheer. Die besluit sal voor die Algemene Kom. gelê word asook 'n versoek om 'n hulp ver die administrateur, terwyl die redaksie gewillig is om uit haar fonds n redelike bydrage af te staan vir die salaris van so 'n hulp of klerk.

Uit 'n verslag van die administrateur blyk dat die Hervormer nog maar 1070 intekenaars tel, waarvan die meeste nog nie eers betaal nie. Die blad werk met 'n geldelike verlies wat nie die geval sou wees nie, as al die intekenaars betaal. Die sorg vir advertensies vir die Hervormer sal in die toekoms ook beter geregel word. Die administrateur moet iemand daarvoor vind wat belang stel in ons kerk en in ons kerkblad. Koste sal miskien ook bespaar word deur sekere dinge met 'n fyner druk te laat druk om so ruimte te bespaar. Famielie berigte van intekenaars sal in die toekoms teen die biesondere billike prys van 2/6 per duim opgeneem word en die van nie-intekenaars teen 7/6 per duim.

In verband met die Almanak van 1928 om deur middel van die Hervormer te vra vir bydrages, maar die moet in die hande van die hoofredakteur wees nie later nie as die 15de September. Ook sal daar 'n versoek gerig word aan die skribas van kerkerade om so vroegtydig mogelik te sorg vir die statistiek wat moet gaan oor die afgelope jaar 1926. Die beste is nog om dit van die kerkeraadslede te kry met die Julie-nagmaalsviering.

Die aantal fotos in die Almanak sal verminder word, omdat die drukkoste daarvan te hoog is. Dit sal bejerk word tot fotos van historiese persone en dinge.

H. P. WOLMARANS.

Louis Trichardt.

Op Saterdag, 23 April, 10 v.m. het die plegtige hoeksteenlegging plaasgevind in die nuwe gebou van die Ned. Hervormde kerk te L. Trichardt. Op uitnodiging van die kerkeraad het die volgende ons met hulle tegenwoordigheid vereer: van die Ned. Hervormde of Ger. kerk Ds. van Schoor met kerkeraad en gemeente; van die Ger. kerk Ds. Pasch met kerkeraad en gemeente; die Agbare die Magistraat en die WelEd. Heer die Burgemeester van die dorp.

Onse konsulent Ds. J. J. Prinsloo van Rustenburg het die plegtigheid gelei. Hy het begin met almaal te verwelkom. Daarop laat sing Ps. 146 : 1 en 3, 'n gebed gedaan en gespreek naar aanleiding van die opskrif wat op die hoeksteen staan, n.l. Ebenhaëser, 1 Sam. 7 : 12. Hy het geseg: Die woord ontleen ons aan die bybel uit die geskiedenis van Israël. In Israëls geskiedenis vind ons telkens stene wat opgerig is. Na 'n oorwinning op die Filistyne rig Samuel 'n steen op en noem die ,,Ebenhaëser, steen der hulpe,'' ,,Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen.''

Ons vind stene in die geskiedenis van Jacob, David en andere, ons vind gedenkstene in die geskiedenis van ons eige volk. Die monument van Paardekraal, Dingaansdag, 16 Des. getuig: ,,Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen.'' As ons te L. Trichardt 'n steen sou oprig dan is dit ook 'n ,,Ebenhaëzer.'' Ebenhaëzers vind ons ook in ons eige persoonlike lewe.

Ebenhaëzers vind ons in ons kerkgeskiedenis as Luther sy stellinge aanplak 31 Okt. 1517 en die Hervorming begin; Jan van Riebeek 1652 in Kaapstad aan wal stap en bid dat die Hervormde godsdiens in Suid Afr. mag versprei word; in 1824 die synode van die Hervormde kerk in Kaapstad sit; Piet Retief en andere voortrekkers skryf dat hulle nog vashou aan die Hervormde godsdiens; Die Ned.

Hervormde kerk in die O.V.S. genoem word die kerk van die staat; in art 20 van die grondwet van die Z.A.R. die Hervormde kerk verklaar word die kerk van die staat; Ds. van der Hoff in 1853 die eerste Predikant word van die Hervormde kerk, die kerk waarvan die ander Hollandse kerke ontvang het die formuliere van avondmaal, doop, ens., die belydenisskrifte, kategismus en andere, die kortbegrip, die Psalme, Gesange en die Hollandse Bybel; die kerk waartoe behoor het President Kruger en generaal Piet Joubert.

Omtrent 30 jaar gelede het al drie die kerke se lede ook so saam gestaan om Genl. Joubert en die buit aftegeef aan hom om 'n kerk hier te bou. Toen is daar 'n klip uit die vyandelike hoofstad gebreng vir 'n hoeksteen, maar die nuwe kerk is sover nog gebou sonder een pennie van daardie buitgeld en die steen wat hier geleg is, is ook nie die steen uit die stad nie. En of ons ooit enig gebruik sal hê van daardie geld en van daardie steen, daarvan het ons nie die minste sekerheid. En ons voel ook nie genege om vandaag hieroor in 'n dispuut te tree met die mense wat seg met die digter van Ps. 116: By de mens is noch trouw noch waarheid meer.

Onse hoeksteen is 'n Ebenhaëzer, 'n ,,steen der hulpe.'' ,,Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen.'' Daarom gaan ons in vaste vertroue op Sy hulp die toekoms in en in die vertroue bou ons die nuwe kerk. Nou dat die fondament klaar is, die stene gekoop en die hoeksteen geleg, nou is die geld op. Maar ons het besluit om geen skuld te maak. Ons bou net tot die geld op is en dan gaan ons weer geld byeen breng en so hou ons aan tot dat 'n soliede, nette, ruime gebou klaar is en betaal.

Ons gaan nie seg: komaan en laat ons 'n toren bouwen welks opperste in die hemelen sy en laat ons een naam voor ons maken.

Op onse hoeksteen staan ,,Ebenhaëzer.'' Die kerk is nie ter ere van 'n mens. Die gebou en die steen is ter ere van Hem van wie die Psalmdigter in Ps. 118 seg: De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van den Here geschied en het is wonderlik in onze ogen.

Toen is gelees Ps. 44 : 1—5 en Ps. 118 . 22—29. Daarop is gesing en het Ds. Pasch namens die Ger. kerk en Ds. van Schoor namens die Ned. Herv. of Ger. kerk onse gemeente hulle segewense toegespreek.

In die gemeentevergadering het die lede grote ywer aan die dag geleg. Iedereen wil die kerk graag klaar sien. Gewoonlik is die lede traag om vir skuld te kollekteer, maar nou vraag die lede self lyste en sommige het geseg hulle waarborg elk £10 en als hulle dit nie met die lys inkry dan geef hulle dit self. Die lede metsel self onder bekwame leiding. Lede van ander kerke het hulle hulp reeds aangebied en gehelp bou. Met al die godsdiensoefeninge was die kerk vol en verskillende nuwe lede het hulle by die gemeente aangesluit. Die gemeente gaan vooruit.

◆

OVERDENKING.

(Pinksteren.)

Die zal Mij verheerlijken.—Joh. 16 : 14a.

Niet de discipelen gedurende Jezus verblijf met den Heer op aarde, nog minder de schare en allerminst de grooten en aanzienlijken van Zijn tijd hebben Jezus verheerlijkt. Die Hem verheerlijkt is de Heilige Geest. Het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van dien Geest, is ook het feest van de verheerlijking van Jezus Christus ''voor aller oog.'' En die verheerlyking is van toen af een doorgaande verheerlijking. Uitwendig waarneembaar in het Christus-licht, dat alom de wereld bestraalt en tevens, ja, allereerst werkend in stilte, maar met kracht in de harten der Zijnen.

Evenals op het Pinksterfeest te Jeruzalem openbaart de verkondiging van het Evangelie den door lijden en sterven heen verheerlijkten Christus. Zijn glans doorstraalt elke waarachtige, bezielde prediking, waarin de gloed voelbaar is van inwendig (niet uitwendig) Pinkstervuur. Doch is het aanhooren ervan zonder meer, voldoende?

Als dit het geval ware, hoe komt het dan toch, dat zoo weinig van dien glans wordt opgevangen en weerkaatst in het leven der Gemeente? Hoe komt het dan toch dat velen genoeg, heelemaal genoeg schijnen te hebben aan eigen heerlijkheid en de verheerlijking van zichzelf? Neen, de Prediking op zichzelf is niet genoeg.

Wij, wij persoonlijk moeten innerlijk toebereid worden. Het Pinksterfeest buiten ons moet worden een feest binnen in ons. En het kan geen feest in ons worden tenzij Christus en Zijn verheerlijking in ons komt. De ''krachtstasie'' is er, het Evangelie wordt verkondigd, maar zonder contact, zonder electrische stroom, blijft het donker in onze woning. Waarom is Christus nog niet in U verheerlijkt? 't Antwoord is: Omdat de Geest nog

niet in U is uitgestort. Daarom en daarom alleen! "Die zal Mij verheerlijken." Ja Gods Geest zal het, Hij kan het, Hij wil het ook in U.

Hoe gaat die Geest hierbij te werk? Allereerst door ons hart te bearbeiden, opdat het in Christus vinde den Weg tot den Vader. 't Hart toch is het middelpunt van heel het geestelijk organisme. "Uit het hart zijn de uitgangen des levens."

Maar kan dit gezegd worden van ons hart? Toch alleen en uitsluitend nietwaar van een hart, waarin Jezus verheerlijkt wordt door den H. Geest?

Zonder die eene noodige zoekt ons hart het geluk op alle mogelijke wegen zonder te vinden.

Zonder dit eene noodige smeekt dat hart: "geef mij toch rust." Maar niemand slaat er acht op en nergens is er een antwoord dat voldoet. Zonder dit eene noodige is er blijft dat hart overwonnen door zonden en zorgen. Het zoekt iemand aan wien het zich kan meedeelen; een, die het liefdevol begrijpt, die de zonden kan wegnemen en de zorgen verlichten, maar daar is niemand, ook niet een.

Het zoeken is er wel en de vragen zijn er wel, maar men zoekt niet waar men zoeken moet en men vraagt niet daar, waar er alleen het antwoord is te vinden.

Maar nu komt Gods Geest en Hij bemoeit zich met uw hart. Het zuchten daar binnen is al bewijs dat Hij met U bezig is. Gode zij dank! de H. Geest bemoeit zich met uw hart. Gods adem is bezig het doovende vonkje weer aan te blazen. Anders zoudt gij niet meer zoeken, niet meer vragen, niet meer zuchten over uw ellende. Hij is het die den honger en de dorst wekt en U klaar doet beseffen uw gemis, terwijl gij misschien aanzit aan 's werelds welvoorziene tafel, uw schreiende armoede temidden van 's levens rijkdom. En als Hij dan dit schijnbaar wreede werk verricht dan is Zijn eenige doel uw hart te openen voor de heerlijkheid van Jezus Christus. Opdat de "arme" Heiland openbaar worde te zijn de rijke Heiland en het ergerlijke kruis de boom des levens!

Opdat uw arm en dorstig hart verzadigd worde met Zijn heerliykheid en met blijde verwondering ervare, dat het in de verheerlijking van Christus de verheerlijking vindt van zichzelf.

De Geest Gods opent het hart voor Christus, in Wien wij hebben den weg tot den Vader.

Het werk van den H. Geest betreft allereerst ons hart, maar dan ook ons verstand. Hij is de machtige adem, Hij is ook de groote vuurdrager Gods. Hij brengt Pinkstergeest en Pinkstervuur en Pinksterlicht. Uit den winternacht roept Hij den lentemorgen tevoorschijn en maakt alle dingen nieuw. Hij ontsteekt een vuur en al het onzuivere en onechte wordt verbrand. Hij brengt het licht en verheldert ons verstand dat duister is. Want Hij verheerlijkt den Zoon niet alleen als de Weg, maar ook als de Waarheid. Voor velen echter is het verstand (het oordeelend, schiftend vermogen van den menschelijken geest), een hinderpaal tot het belijden van den Christus als de Waarheid. Wel erkennen zij dat er waarheids bestanddeelen zijn in het onderwijs van den Heer, maar Hem belijden als hoogste Gods openbaring, neen dat niet.

Alleen de H. Geest geeft verlichte oogen des verstands. En nu hangt het een met het ander ten nauwste samen: Wij kunnen Hem niet verheerlijken met ons hart of wij doen het ook met ons verstand, ondanks de betuiging van een bekend wijsgeer, die zeide: "ik ben met mijn hoofd een heiden, maar met het hart een christen."

Neen, waar ons hart voor Hem gewonnen is, volgt ons verstand. Wie Hem erkent als te zijn de Weg, belijdt Hem ook als de Waarheid. En nu weet ik wel, dat er voor ons denken nog o zoovele raadselen blijven, maar is dit dan alleen zoo op het gebied van de Godsdienst? Zijn er geen onbeantwoorde vragen op het gebied van de wetenschap? De Geest verlicht het verstand zoodanig, dat het wordt geleid "in alle waarheid." En maakt ons nederig om te erkennen: de verborgen dingen zijn voor den Heer onzen God. En is nederigheid niet altijd een kenteeken van hoogste wijsheid? Alle dingen worden nu opgeheven tot hooger licht, worden nu gezien in het licht van Hem, Die zeggen kon, wat niemand kon: Ik ben de Waarheid.

Christus wordt in ons verheerlijkt ook doordat de H. Geest werkt in onze ziel, in ons gemoed. Zonder die werking is ons gemoed niet vol van de liefde tot Jezus, maar vol van de liefde tot ons zelf. Dan heerschen wij niet, maar worden beheerscht door dierlijke driften. Dan zijn wij een speelbal van allerlei booze influisteringen. Dan zijn wij anderen tot een ergernis, liefdeloos is ons gevoel en liefdeloos dus ook in onze daden en gedachten; we maken ons kwaad en wij denken kwaad. Wij zijn gevangen in een net van begeerlijkheden. Onze ziel, ons gemoed een instrument van den booze, dat hij naar hartelust bespeelt.

Maar als de Pinkstergeest dat gemoed aanraakt, dan wordt het instrument van ons gevoelsleven alzoo gestemd en alzoo gevormd dat het de heerlijkste klanken doet hooren, een lied dat God verheerlijkt. Als de Geest dat gemoed hervormt en reinigt wordt het blank en helder als een spiegel, een spiegel die de liefelijkheid van den Heiland weerkaatst. Dan belijden wij Hem met geheel onze ziel als die ons is geworden het Leven.

Weersta dan den Geest niet! Blusch den Geest niet uit! Bid om met dien Geest te worden vervuld!

En gij zult ondervinden wat het zeggen wil, dat Christus in U verheerlijkt wordt.

G. E. ALERS.

BRIEVEN VAN OOM SAREL.

Uitkijk, Mei 1927.

Waarde Neef Willem,

Van harte hoop ik dat het u en Nichtje en de kinders welgaat. Bij Oom is alles nog in orde. Het weer is overdag mooi en warm, 't avonds en 's morgens koud met een weinig rijp. De boerderij vraagt nu veel tijd en Oom heeft alleen in de avond wat gelegenheid om u te schrijven.

In het nummer van 23 Mei heb ik geschreven over de geldzaken der kerk en over de verschillende fondsen, die er zijn: aan het einde van die brief, staat: er is nog veel over deze zaak te zeggen, later misschien hierover meer. Oom denkt dat dit later niet al te laat moet worden en daarom zal hij nu maar schrijven.

Wat in onze Hervormerde kerk, ja ik geloof in alle kerken in Z. Afrika ontbreekt is organisatie. Ik wil niet beweren, dat organisatie alles doen kan. Wanneer de Geest des Heren niet in de gemeente gevonden wordt, helpt organisatie niet veel, maar ik denk toch, dat meer regel en orde en samenwerken heel veel goed kan doen.

Het ontbreekt bij ons aan orde en regel. Wat de Apostel Paulus schrijft 1 Korinthen 16 : 1, 2, schijnt bij velen onbekend te zijn. Oom schrijft het daarom hier neer: ,,Aangaande nu de verzameling, (kollekte) die voor de heiligen (de arme christenen in Palestina) geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeente in Galatie verordineerd (bevolen) heb, doet ook gij alzoo. Op elken eersten dag der week, legge een ieder van u iets weg, vergaderende een schat, naardat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen dan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn."

Dit is een uitnemend bevel. Immers het zou kunnen gebeuren, dat Paulus spoedig kon komen, dat de leden der gemeente dan niets zouden hebben om te geven; dat de invordering dan te langen tijd zou vorderen, of dat Paulus te haastig zou wezen om lang te blijven. Daarom moeten de christenen te Corinthe vroeg beginnen: men zou elke week iets wegleggen, een kleinigheid, dat een grote som wordt in vele weken.

Bij ons gaat het alzo. Tegen Nachtmaal begint de diaken of de ouderling er aan te denken dat hij kollekteren moet. Hij doet dit dan ook, maar bijna overal waar hij komt, hebben de leden niets en kunnen niet geven. Indien men nu elke week een kleinigheid had verzameld, bijv. in een spaarboksie, dan was er wel wat en bijna genoeg voor een man om zijn bijdrage te kunnen geven. Elke week een 3d. dat is 39 pennies elke drie maanden, d.i. 3/3. Dit met 4 vermenigvuldigd maakt 13/- per jaar. Als elk lidmaat zo handelde dan was er voor de diaken altijd wat weggelegd en was het voor hem niet nodig, om voor niet te rijden en 's avonds moeg en verdrietig thuis te komen. 3d. per week is toch niet veel zelfs niet voor een arme.

Een ander gebrek in onze kerk is, dat er te weinig medehelpers zijn. Eén man heeft in de regel een 30 huisgezinnen te bezoeken, die soms heel ver uitmekaar liggen. Daar hij ook zijn eigen bezigheid heeft, is het bijna onmogelik voor hem om dit werk goed te doen: hij moet hulp hebben. Op elke plaats moest er iemand wezen, een jonge man of een jongedochter om daar de inzameling te houden, onder toezicht van en in medewerking met den wijk-diaken. Niet alleen dat hij dan hulp zou hebben, maar er zou veel meer belangstelling in het werk der gemeente zijn en wanneer zo 'n jonge man of jonge dochter gedreven werd door de Heiligen Geest, dan zou er zeer, zeer veel geestelik leven komen. Liefde tot de Heer, tot de naaste, tot de kerk zou de heerlikste vrucht voor het koningrijk Gods zijn van dit werk.

Omdat in onze kerk bijna al het werk moet worden gedaan door de leraar en enige goedgezinde ouderlingen of diakens, is er geen belangstelling, geen geestelik leven. Bewijs voor deze bewering is, dat tot nog toe de belangstelling maar zeer gering was, en dat nu er meer hulp is in het hebben van meer leraars er ook veel meer leven is gekomen.

Nu blijft nog over de vraag, hoe kan men dit alles kontroleren, d.w.z. nazien of allen geven en of de medehelpers en diakens ook alle bijdragen verantwoorden. Met een belangstellend en ijverig lid ener andere kerk dit besprekend, vertelde hij Oom, hoe in zijne afdeling werd gewerkt.

Ieder diaken (en wanneer er helpers zijn, ook zij) heeft een boekje, dat men voor 6d. kan kopen, waarin op elke bladzijde, zoveel nodig, de naam van ene familie geschreven wordt als volgt:

Vaders naam (voluit geschreven).
Moeders naam (voluit geschreven).

De naam van ongetrouwde kinders die aangenomen zijn: het aantal der gedoopten, nog niet aangenomen.

Dan wordt in een twede kolom aangetekend, wanner dit gezin is bezocht; de vader tekent zijn naam daarbij: verder hoeveel bij het bezoek is bijgedragen: en als er niets is gegeven, waarom niet (b.v. ziekte, of tegenspoed). Eens in die drie maanden, maakt de diaken een lijst van de ingevorderde gelden en brengt hij de boekjes met die lijst naar de kerkeraad, die ze naziet en daarna aftekent. In kleine gemeenten kan dit met Nachtmaal worden gedaan, anders in het beter daarvoor een bijzondere vergadering bijeen te roepen.

Oom voorziet, dat vele lezers zullen zeggen: dit plan is heel mooi, maar kost veel tijd en moeite, en is dus onuitvoerbaar. Oom's antwoord is, dat bij genoegzame hulp, dit niet zo zwaar is, en dat het spreekwoord zegt waar een wil is daar is een weg.

Maar er is nog een ander antwoord te geven, en dat is de godsdienstige zijde van dit plan. Daarom vraagt Oom: ,,wie is het die ons helpt om te doen wat wij moeten doen.'' ,,Is God dienen dan alleen kerkgaan, schriftlezen en geen openbare zonde doen? Men leze toch eens Jesaja 5 : 1—5 en de gelijkenis van de ontrouwe wijngaardeniers Matth. 21 : 33—43. Godsdienst bestaat ook daarin, dat men de Here offers brengt voor zijne grote weldaden, die Hij ons bewijst. Niet alleen in het Oude Testament wordt Israel geleerd dat het tienden moest brengen voor de dienst des Heren (zie Maleachi 3 : 7—12) maar ook in het Nieuwe Testament worden de christenen vermaand om den Here hunne offers te brengen.

Uw Oom verwondert er zich altijd over, dat de leden onzer kerk niet schijnen te verstaan, welke grote weldaden God ons heeft bewezen n.l. door zijn Zoon ons te geven tot ene verzoening voor onze zonden. Daarbij komt nog dat Hij als de Schepper en Onderhouder van alle dingen ons aardse leven onderhoudt en ons ook daarin zegent. Nog nooit heeft iemand kunnen klagen, dat wie de armen en de kerk geeft, de Here leent en dat Hij de beste rente betaald.

Oom hoopt, dat gij Neef, aan uwe buren, dezen brief voorleest en ook een goed voorbeeld geeft. Gij zult uitvinden, hoe God een waarmaker is van zijn woord.

Met vriendelike groeten aan u allen,

Uw OOM SAREL.

MEER INTEKENAARS VIR DIE HERVORMER.

Dit spijt die redaksie van die ,,Hervormer'' om melding te maak van die feit dat die Hervormer vir die afgelope jaar ook nie 'n finansiële sukses was nie. As almaal wat op die blad ingeteken het, maar betaal, dan sou dit anders gewees het. En daarom wil ons hier dit onse geagte intekenaars sterk op die hart druk om tog jaarliks hulle intekengeld te stuur. Daar is intekenaars wat al 'n hele paar jaar agterstallig is. So iemand breek af, waar dit sy roeping is om op te bou. Weens te veel werk, kan die administrateur ook nie kort kort rekenings uit stuur nie; maar ons moet met onse betalings ook nie wag nie tot daar 'n hele klomp rekenings lê. Die rekenings kos ook al weer geld en dit maak die blad duurder. Hoe jammer dit ook al mag wees, maar die redaksie sal op die ou end tog verplig wees om die name te skrap van intekenaars, wat 'n volle jaar en meer agterstallig is.

Ons wil ook 'n ernstige beroep doen op elke leser van die Hervormer om tog meer intekenaars vir die blad te kry. Laat ons almaal vir die volgende ses maande onse kragte inspan om as dit kan die getal van intekenaars te verdubbel. Die getal is nou min of meer een duisend, en daar bestaan geen rede nie waarom dit teen die end van die jaar nie twee duisend sal wees nie. Die redaksie maak 'n ernstige beroep op al die kerkeraadslede en ook oud kerkeraadslede. Elke ouderling en elke diaken behoor die Hervormer te kry, om sodoende op die hoogte te wees met wat daar gebeur op kerkelik gebied. As ons waarlik wil werk vir die Koninkryk van God moet ons gesigskring ruimer wees as net onse gemeente.

Die redaksie gaan verder en beloof boekpryse aan diegene wat meer intekenaars vir ons kerkblad wil werf. Die wat voor 31 Des. 1927 15 nuwe intekenaars se name en adresse met 'n jaar intekengeld opstuur, kry die twee dele van Prof. Engelbrecht se Kerkgeskiedenis of boeke van dieselfde waarde. Die wat 10 name stuur kry die eerste deel of 'n boek van dieselfde waarde, en die wat 5 stuur kry 'n twede deel of 'n boek van dieselfde waarde. As iemand 30 name stuur, kry hy natuurlik 'n eerste, twede en derde prys.

Die name met intekengeld moet van nou af gestuur word aan Prof. Dr. S. P. Engelbrecht, 164 Lisdogen Avenue, Pretoria.

Deur die redaksie is nou ook vasgestel dat familie berigte soas: verlowings, huwelike, geboortes en sterfgevalle teen biesonder billike betalings opgeneem sal word. Vir intekenaars sal dit 2/6 per duim, enkel kolom, wees en vir nie-inteke-

TEOLOGIESE FAKULTEIT, T.U.K. 1927.

Professore, studente en 'n paar oud-studente van die Teologeise Fakulteit van die T.U.K.

Onderstery (sittende) van links na regs: P. W. Venter, B.A., A. Oosthuizen, B.A., B.D., T. Dreyer, B.A., B.D., J. Dreyer, B.A., B.D., Prof. G. Gemser, Prof. E. MacMillar, M.A., B.D., Prof. Dr. Greyvenstein, Prof. Dr. S. P. Engelbrecht, H. P. Wolmarans, M.A., B.D., J. Strydom, B.A., M. M. Grobler, B.A. Boonstery (staande) links na regs: C. Steenkamp; D. J. van Staden; W. P. Struwig; F. J. Booysen; J. D. Storm; W. F. Huyzers; A. Ras; W. J. Kemp; J. P. v. d. Berg, B.A.; E. S. Muder; B.A.; P. J. Smit, B.A.; J. J. Prinsloo, B.A.; J. J. Engelbrecht; A. Brandt.

naars 7/6 per duim. Lesers van die Hervormer moet hulle vriende daarop wys en dit ook as 'n middel gebruik om gemeentelede so ver te breng om op die blad in te teken. Die geringe som van 7/6 per jaar is tog seker nie te veel nie, om daarvoor twee keer per maand die Hervormer te kry.

H. D. WOLMARANS,
Sekr. Redaksie Kom.

KORRESPONDENSIE.

Pretoria Wes, 28 Mei 1927.

Die Heer Redakteur,
De Hervormer.

Hoog WelEerwaarde Heer,

Ek kan nie nalaat nie om my verwondering te kenne te gee oor 'n advertensie en die inhoud daarvan, wat ek in vandag se Volkstem vind en hier onder laat volg:

Applikasie Gevra.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vra hiermee applikasies vir die betrekking van Klerk in die kantoor van die Administrateur op Johannesburg. Die applikant moet lid wees van die Ned. Herv. Kerk van Afrika en moet sekuriteit gee vir £200 stg. Salaris £10 per maand. Applikasies moet ondergetekende bereik voor op 15 Junie e.k.

(Ds.) Daniel F. Erasmus,
Bus 76, Ventersdorp.

1e. Waarom word nie alleen in die Hervormer geadverteerd nie van wege die Ned. Herv. Kerk Administrasie en deur of van wege die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, so dese laaste ewe as die kantoor van die administrateur werklik in die advertensie bedoel word te wees van die Ned. Herv. Kerk te syn.

De Hervormer is tog die offisiële orgaan van die Ned. Herv. Kerk van Afrika, so behoor die advertensie die eerste, voordat dit in 'n ander blad verskyn, in die kerk orgaan, omdat dit 'n offisieel orgaan is, geplaats te wees.

2e. Is loon nie in verband met die verantwoording die van die klerk vereis nie. ("Die arbeider is sy loon waardig.")

3e. Applikant moet lid wees van die Ned. Herv. Kerk van Afrika. Dit kan tog nie aanleiding wees nie van so'n groot sekuriteit van £200 te moet gee nie. Word 'n Hervormde by voorbaat al nie vertrou nie op 'n kantoor van die Administrateur, onder wie se toesig hy sal kom te staan om te werk, of is dit omdat gevoel word die salaris so klein is en die verantwoording so groot en...... vlees tog maar swak is.

4e. 'n Ere pos der kerk kan dit ook nie wees nie, want dan vra die kerk nie sekuriteit nie. Hoe kan nou tog so'n dergelik ding in die wereld ingestuur word. Die hele manier wys nie erg ten gunste van die Ned. Hervormde gemeenskap nie. Dis amper net so iets as die Gewetens Klousule kwessie geskiedenis hier te lande, en voornamelik in Potchefstroom die brandende punt van die laaste tyd, waaroor ons kerk sig in die offisieel organ het uitgespreek. Hier word deur 'n sekere party ook sekuriteit gevra.

Maar as sekuriteit werkelik nodig is, waarom dit dan alleen by so'n ondergeskikte nie selfstandige posiesie van 'n klerkepossie van tien pond in die maand geëis en in so'n hoge mate van £200, terwyl oor die algemeen by die Poste van geldelike verantwoording in die kerkelike instellinge en liggame van ons Ned. Herv. kerk in Afrika g'n andere sekuriteit word gevra as dat die betrokkene 'n broeder van die kerk is. So dit egter 'n rede het geword om hier van af te wyk dink ek die kerkerade onser gemeentes hiervan nota dien te neem om ook sekuriteit vir die beheer van hulle kerkgeldjies te kry, want die word tog ook deur 'n lid van die Ned. Herv. kerk van Afrika besorg en behandel.

Nie die een doen en die ander nalaat te doen nie.

P. W. ORBAN, Ouderling.

Doornbult, P.K. Balmoral,
Distr. Witbank, 22.5.27.

WelEerw. Heer Ds. Jac. van Belkum,
Redakteur "Die Hervormer."

WelEerw. Heer,

Naar aanleiding van 'nstuk oor "Die Kind" in die jongste uitgawe van die Hervormer deur Ds. Erasmus, sou ek baie graag iets sê in ons kerkblad. Baie graag sluit ek my by Ds. Erasmus aan, om oorals klein Sondagskooltjies op te rig. Ek sou aan die hand gee, dat elke ouderling verantwoordelik vir sy wyk sal wees. Daar soveel sondagskole as moontlik te stig, desnoods op elke een of twee plase, wat dan onder direkte toesig van 'n ouderling sal wees. Behoorlike naamlyste van Sondagskool kinders moet opgemaak word, dit kan ons altoos op hoogte hou, wat die groei van ons Sondagskole betref. Verder sou ek aan die hand gee, dat elke gemeente 'n kommissie kies, wat die belange van die plaselike Sondagskole moet behartig. Die ouderlinge of kerkerade sal dan jaarliks of soas besluit word, report maak by die kommissie. Ek meen as ons op hierdie manier te werk gaan sal dit in die toekoms vir onse kerk 'n groot steun en krag wees. Sal dit nie goed wees as elke Sondag skool voorsien word van 'n kollekte bussie—waarin die kinders elke Sondag hulle pennies of tikkies kan afsonder? Die kerkerade kan beslis wat met die geld te doen. Dit leer die kind van jongs af om iets vir sy kerk af te sonder.

Maar wat ek tog so graag sou wil hê, is, dat die kinders onse kerk geskiedenis moet leer. Hoe treurig is dit, dat die meeste kinders van ons kerk niks van die kerk af weet nie. Die liefde wat ons voorouers vir die kerk had, sterf totaal uit. Hoe kan dit ook anders? Ek meen die fout lê by die ouers en kerkerade. Hoeveel ouers doet hulle plig teenoor, ons so dierbare Hervormde kerk? Word die kinders opgevoed en van kleins af geleer om die Herv. kerk lief te hê en te verdedig waar nodig, om haar te ondersteun? Nee, baie van ons ouere lidmate laat hulle eenvoudig koud wat die kerk betref en die kinders gaat dieselfde pad op. Die selfde geval is dit met ons kerkerade. Beantwoord hulle, aan hulle roeping? Wat word gedaan tot bevordering van Sondagskole in ons gemeentes? Nee, vir die jeug van ons kerk word oor algemeen bloed min gedoen. Dis jammer om dit te sê—maar dis 'n feit dat baie van ons kerkerade te kort skiet in hulle pligte teenoor ons kerk. Ek wonder hoeveel van ons kerkerade die Hervormer kry. Word deur die kerkerade in hulle verskillende wyke of afdelings 'n beroep op die lidmate gedoen om op die Hervormer in te teken? Ek dink baie kerkerade het nog net van die Hervormer gehoor, maar gelees nog nooit. Nouja—is dit dan 'n wonder dat baie lidmate verflou en verslap? Laat ons tog wakker word en ons oë oopmaak, en die voorbeelde volg van die Verenigde en Gereformeerde kerke. By ons is dit nog te veel praat en te min word gewerk.

Ek sal baie bly wees eerw. Redakteur om u sienswyse en die van ons ander predikante hieroor te hoor. Hierdie skrywe is nie bedoel om een of ander seer te maak of te kwets—ek het alleen maar my beskouing van die saak gegee.

Baie dankie, U eerw's dw. vriend,

D. J. MULLER.

KERKDIENSTEN.

Middelburg.

17 Julie, Dr. H. C. M. Fourie.
18 September, Ds. Jac. van Belkum.

Witbank.

19 Junie, Dr. H. C. M. Fourie.
21 Augustus, Dr. H. C. M. Fourie.

Heidelberg.

(Ds. Jac. van Belkum.)

19 Junie te Heidelberg.
26 Junie te Braklaagte.
2 en 3 Julie, Nachtmaalsviering.

Rustenburg.

18 en 19 Junie, Nachtmaalsviering.

Ventersdorp.

25 en 26 Junie, Nachtmaalsviering, Ds. S. J. Strydom hoop ook tegenwoordig te wees.

Pretoria.

5 Junie, 's morgens en 's avonds: Ds. S. Vermooten.

12 Junie, 's morgens en 's avonds: Ds. Jac. van Belkum.

19 Junie, 's morgens en 's avonds: Ds. S. Vermooten.

26 Julie, 's morgens en 's avonds: Ds. S. Vermooten.

26 Junie, Rietfontein, 's avonds: Prof. Dr. S. P. Engelbrecht.

Eendracht.

21 Augustus, Ds. L. E. Brandt.
22 en 23 Oktober, Nachtmaalsviering.

Ds. Joh. Dreyer.

12 Junie, 10.30 v.m., Dullstroom. 2.30 n.m. Santa Skool.

24 Junie, Kerkraadsvergadering te Lydenburg, om 11 v.m.

3 Julie, Krokodilrivier, met huisbesoek.
10.30 v.m., Goede-Hoopskool.
2.30 n.m. Klipspruitskool.
10 Julie, 10.30 v.m., Dullstroom.
2 n.m., Kerkraadsvergadering.

Vereeniging.

(Ds. L. E. Brandt.)

Zondag, 5 Juni, 10 uur v.m., Doopdienst te Vereeniging. 7 uur avond, Gewone dienst.

Vrijdag en Zaterdag, 17 en 18 Juni, Huisbezoek in de afdeling Kliprivier, Ouderling J. F. Diedrechsen.

Zondag, 19 Juni, 10 uur v.m., dienst in de afdeling Kliprivier. 3 uur n.m., dienst in de school te Hartzenbergfontein.

Maandag en Dinsdag, 20 en 21 Juni, huisbezoek in de afdeling Hartzenbergfontein, Ouderling J. F. Weilbach.

Vrijdag en Zaterdag, 24 en 25 Juni, huisbezoek in de afdeling Rietspruit, Ouderling M. M. Basson.

Zondag, 26 Juni, 10 uur v.m. en 2 uur n.m., Dienst in de school te Evaton.

Maandag en Dinsdag, 27 en 28 Juni, huisbezoek in de afdeling Houtkop, Ouderling J. P. Cronje, Tzn.

Zaterdag, 2 Juli, 9 uur v.m., Kerkeraadsvergadering te Vereeniging. 3 uur n.m. Voorbereidingsdienst.

Zondag, 3 Juli, de gewone Nachtmaalsdiensten.

Heilbron.

(Ds. L. E. Brandt.)

Vrijdag en Zaterdag, 8 en 9 Juli, huisbezoek in de afdeling tussen de spoorlijnen, Diaken M. C. Els.

Zondag, 10 Juli, Dienst in de School te Driefontein in dezelfde afdeling.

Parijs.

(Ds. L. E. Brandt.)

De regeling voor de volgende Nachtmaalsviering te Parijs is als volgt:

Zaterdag, 11 Juni, 10 uur v.m., Kerkeraadsvergadering. 11 uur v.m., Hoeksteen legging. 3 uur n.m., Voorbereidingsdienst. 7 uur avond, Gemeentevergadering.

Zondag, 12 Juli, de gewone Nachtmaalsdiensten, 10 uur v.m. 3 uur n.m. en 7 uur avond.

De hoeksteen zal gelegd worden door de plaatselike leraar en alle vrienden en belangstellenden zijn hartelik welkom om de plechtigheid bij te wonen. Er worden geen spesiale uitnodigingen uitgezonden.

De Kerkeraad hoopt, dat met het Nachtmaal in September de kerk zal kunnen ingewijd worden.

Klerksdorp.

2 en 3 Juli, Nachtmaalsviering. Op Zaterdag middag om 4 uur zal een kommissie van de kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente van Makwassie aanwezig zijn om Klerksdorp te ontmoeten in verband met het verkopen van hun aandeel aan het hulpgebouw en erf aan de Gemeente Klerksdorp. Om 7 uur 's avonds zal er kerkeraadsvergadering zijn.

VIR DIE SONDAGSKOOL.

Sondag, 19 Junie.

Paulus voor Felix en Festus, Hand. 24 : 1—25 : 12.

In die vorige hoofstuk word ons beskryf hoe Paulus sig voor die Sanhedrin verantwoord het en

hoe die Jode met verraad gestreef het om Paulus om die lewe te bring. Daarom het die owerste van die Romeinse troepe, Paulus met 'n sterk wag na die stadhouer Felix te Caesarea gestuur. Nadat hy daar vyf dae in die gevangenis was, het Ananias die Hoëpriester tesame met 'n aantal ouderlinge en 'n advokaat Tertullus daar aangekom om Paulus te beskuldig. Tertullus het alles in sy vermoë gedoen om met vleiende taal die hart van Felix aan te raak en gunstig te stem en om Paulus uit te maak vir 'n ongewenste persoon. Hy het hom selfs beskuldig dat hy 'n oproermaker is. Die valsheid word egter nie by 'n Paulus gevind nie. Hy vrees nie die regter omdat hy weet dat hy onskuldig is en dat niks sal gebeur as dit nie die wil van sy God is nie. Hy weerlê die beskuldiginge teen hom met goeie argumente en gegronde bewysvoering. Hy toon duidelik aan dat dit slegs die twaalfde dag is vandat hy in Jerusalem aangekom het en van die twaalf dae, was hy omtrent nege 'n gevangene. Dit sou dus onmoontlik vir hom gewees het om in drie dae so'n groot aanhang te kry dat hy 'n oproer kon verwek. Paulus is nie beskaamd of bevrees om daar in die openbaar voor die regterstoel belydenis van sy geloof af te lê en die God wat hy dien te predik. Ons verwag dit ook nie van hom nie, want hy sê self in Romeinen 1 : 16: ,,Ik schaam my het Evangelie Christus niet.''

Die openhartigheid, opregtheid en onbevreesdheid van Paulus het seker 'n indruk op Felix gemaak, want hy stuur hom sonder om 'n oordeel oor hom te vel, terug na die gevangenis, met die uitdrukkelike bevel dat niemand van sy vriende belet mag word om hom te dien. En slegs enkele dae daarna laat hy Paulus weer roep omdat hy en sy eggenote Drusilla nuusgierig is om meer van die merkwaardige man te hoor. Ook hierdie keer word daar geen vleiery gehoor van die lippe van Paulus. Hy neem die geleentheid wat hy kry te baat om Felix en Drusilla 'n blik in hulle binneste te laat slaan. Hy ken die verlede van albei. Dit is hom bekend dat die Jodin Drusilla haar eerste man verlaat het en dat Felix, 'n vrygelate slaaf wat die kuns verstaan het om die guns van keiser Claudius te win, sodat hy aangestel werd as landvoogd van Palestina—bekend is om sy wreedheid en losbandigheid. Daarom speek hy tot hulle van regvaardigheid, van matigheid en van die toekomende oordeel. Die gedrag van Felix toon dat die woorde van Paulus nie tevergeefs is nie, maar inteendeel dat dit soos brandende kole op sy skuldige gewete geval het. Daarom is dit dat hy bang word en Paulus wegstuur met die woorde: ,,Voor dit maal ga heen'' ens. Die vrees en goeie neiging word egter gou weer onderdruk. Hy laat Paulus in die gevangenis met die hoop dat die gevangene hom 'n groot som geld sal aanbied om op vrye voete gestel te word. Na twee jaar word Felix opgevolg deur Porcius Festus. Om die guns van die Jode te behou, met die hoop dat hulle hom van diens kan wees, laat hy Paulus gevange.

Na die aankoms van Festus in Jerusalem word hy direk deur die Hoëpriester en vernaamste Jode genader met die versoek dat hy Paulus na Jerusalem sou laat kom, sodat hulle hom op die weg kan laat ombring. Festus weier egter en versoek die beskuldigers om saam te gaan na Caesarea. Daar bring hulle opnuut weer sware beskuldiginge teen Paulus in. Festus is net soos Felix begerig om die Jode 'n guns te bewys en daarom vra hy Paulus of hy gewillig is om na Jerusalem te gaan om daar geoordeel te word. Paulus weet dat dit alles gedoen word net om die guns van die Jode en daarom beroep hy sig op die keiser.

T. F. J. D.

BOEKAANKONDIGING.

Waar die Wilde Tiemie groei en Niemand se liefling nie deur Fanny Eden; in Afrikaans oorgesit deur Ds. P. J. Marais; prys 2/- elk, posvry; uitgewers: Holl. Afrik. Uitgewers My., Kaapstad.

Daar word meermale gekla, dat ons so min geskikte boeke van kristelike strekking in Afrikaans het veral vir ons jeudige lesers. Hier het ons nou twee boekies, wat ons hartelik wil aanbeveel. Die boeke van Fanny Eden is waarborg, dat die inhoud uitstekend is. Die vertaling uit Nederlands is gemaak deur Ds. P. J. Marais, wat reeds meermale verdienstelike werk op hierdie gebied gelewer het. Dit lees vloeiend. Die inhoud is so interessant, dat 'n mens nie kan ophou lees voor die boek uit is nie en is geestelik opbouend. Die prys is binne elkeen se bereik en die uitvoering is netjies, met illustrasies. Ons wens die Uitgewers geluk met die boekies. Ons sou baie graag hierdie boekies in die hande van ons jongmense sien en ons wil hulle ook dringend aanbeveel. Mag die boekies 'n ruime debiet hê.

D. F. Erasmus.

Langs Nijl en Jordaan. Reisindrukken uit Egypte en Palestina, van Dr. R. E. van Arkel, Dr. G. P. Marang en Prof. Dr. A. Noordtzij. Uitgever: D. A. Daamen, 's Gravenhage.

Palestina trek hoe langer hoe meer die aandag en die lys van boeke daaroor vermeerder. Onder die lys neem bowegenoemde 'n ereplek in. Die skrywers het verlede jaar Egypte en Palestina besoek, en nou gee hulle hul indrukke in die boek weer. Ons beveel die boek ten seerste aan by die lesers, en ons hoop dat die boek hier onder ons baie kopers sal kry. Ons leer op die wyse die Bybel beter verstaan, want om die Bybel te verstaan is 'n kennis van Palestina nodig. Die boek is keurig in groot formaat uitgegee, en bevat 53 plate, waaronder b.v. die klaagmuur voorkom, die see van Galilea, die Jordaan, 'n gesig op Nazereth ens. Die prys is nie veel nie, gebonde omtrent 15/-, en dit kan verkry word by die boekhandelare wat in De Hervormer adverteer.

S. P. E.

KRISTELIKE FEESDAE.

Meermale is reeds in die "Hervormer" gewys op die belangrikheid van die viering van die kristelike feesdae. Dit geld ook en veral Goeie Vrydag en Hemelvaartsdag, wat op weekdae val. Dit lyk of ons kristelike publiek die kristelike feesdae al minder ag. Die vraag dring hom elke jaar met vernuwde krag by my op: word die kristelike feesdae nog geëerbiedig en in ere gehou? Dit skyn helaas! nie so nie. En hierdie verskynsel is vir my een van die tekens van die godsdienstige agteruitgang van ons volk. Ons heg nie veel waarde meer aan die skatte van ons kristelike Godsdiens nie.

In hoeveel huise is daar op die laaste Hemelvaartsdag godsdiens gehou? Aan hoeveel kinders is die betekenis van die dag deur kristelike ouers vertel? Hoeveel kerkgeboue was so te sê nie leeg nie? Hoeveel belydende lidmate het op die dag hulle daelikse werksaamhede doodgewoon voortgesit?

My hart word week in my en vol weemoed as ek hieraan dink......

D. F. E.

VERSLAG VAN DIE VERGADERING VAN DIE OOSTELIKE RING,

gehou te Vrededorp die 16de en 17de Maart 1927.

Uit die geloofsbriewe blyk dat al die gemeentes van die Oostelike Ring hulle afgevaardigdes gestuur het. Teenwoordig is 7 predikante, 17 ouderlinge en 16 diakene.

Die HoofEerw. Voorsitter van die vorige vergadering Ds. L. E. Brandt hou sy openingsrede na aanleiding van Matt. 16 : 21—26.

Die moderamen vir die volgende jaar word na stemming verklaar as volg saamgestel te wees: Voorsitter Ds. L. E. Brandt; skriba Ds. T. F. J. Dreyer; sekundes voors. Ds. A. J. G. Oosthuizen, sek. skriba Ds. P. S. Grobler en die volgende brs. ouderlinge C. P. S. Barnard, P. A. Ras, en P. D. Bekker en as sekundi J. V. v. d. Merwe, L. G. J. van Rensburg en N. J. Snyman.

Vervolgens lees die skriba die verslag van die Ringskommissie. 'n Lange bespreking ontstaan na aanleiding van die opmerking omtrent die lede van ons kerk te Ladysmith en Glencoe. Die vergadering besluit om Ds. T. Dreyer te versoek om die mense te organiseer en te bearbei en dat die onkoste gedek sal word uit 'n fonds waartoe elke gemeente van die Oost. Ring jaarliks één pond sal bydra.

Verder word besluit om te Durban 'n gemeente te stig.

Die tradisionele (!) beskrywingspunt van die kerkraad van Bethal, waarin gevra word dat sekere lede van die gemeente Trichardtsfontein onder die gemeente van Bethal mag sorteer, kom weer soos gewoonlik ter sprake. Na 'n lange en breedvoerige bespreking word besluit dat die Rings Kommissie tesame met die kerkrade van Trichardtsfontein en Bethal en die betrokke lede 'n vergadering sal hou om die moeilikheid te probeer oplos.

'n Beskrywingspunt van die kerkraad van Brakpan waarin die Ringsvergadering gevra word om die Algemene Kom. te versoek om 'n formulier vir begrafenisse saam te stel word aangeneem, asook 'n twede beskrywingspunt van dieselfde kerkraad wat as volg lui: ,,Die Ringsvergadering versoek die HoogEerw. Algemene Kerkvergadering om te verbied dat geskeie persone deur ons predikante in die huwelik bevestig sal word.

Die kerkraad van Brakpan verlang ook dat die Algemene Kommissie die Engelse protestantse kerke sal nader en hulle versoek om geen kinders van ons kerk te doop nie. Die beskrywingspunt word ook aangeneem.

Die vergadering besluit om die konsulentskappe te laat soos dit die vorige jaar was.

Die verslae van die verskillende kommissies wat aangestel werd om die Boeke en Registers na te gaan is gunstiger dan ooit te vore. Selfs die administrateur sê dat vooruitgang te konstatere is.

Die HoogEerw. Voorsitter deel aan die vergadering mee dat dit die laaste keer is dat Ds. Jac. van Belkum as lid die Ringsvergadering sal bywoon, omdat hy voornemens is om die bediening neer te lê. Hy spreek enige waarderende woorde uit oor die werk en die persoon van Ds. v. Belkum.

Ds. van Belkum het op passende wyse geantwoord.

Die volgende Ringsvergadering sal D.V. te Volksrust gehou word.

T. F. J. DREYER,
Skriba Oost. Rings-Kommissie.

Die huwelik word bekend gemaak van Mev. de weduwe

J. C. J. VENTER,
van Alexander, Bethal en Mnr.
M. J. PRINSLOO,
van Klipfontein, dist. Witbank,
die 21ste Junie 1927.

DOODSBERIG.

v. d. BERG.—In tere liefde dink ons aan die 28ste Mei, die geboorte dag van ons dierbare Sussie Hettie, oorlede op 3 Des. 1926 en die 22ste Junie die geboortedag van ons onmisbare Pappie George, oorlede op 19 Des. 1926. Hoe bitter treur ons tog oor julle Pappie! Die verjaarsdag blomme kom nie meer op tafel, ons lê dit wenend op julle graf.

Die treurende eggenote en kinders,

SANNIE v. d. BERG.
Groot Marico.

DOODSBERIG.

Overleden in de volle verzekerdheid des geloofs in de Pastorie te Pretoria op 4 Junie

Mevr. J. VERMOOTEN—'t Hart,

in de ouderdom van 66 jaar 9 maanden en 17 dagen.

Ds. S. VERMOOTEN.
H. C. VERMOOTEN—Broekhuizen.

Longonsteking kom gewoonlik net van verwaarlosing van 'n verkou; alle groot dinge het 'n klein begin. Daardie verkoue sou maklik bytyds gekeer kan geword het, as jy net 'n bietjie Woods' Groot Pepermunt Geneesmiddel gebruik het toe jy dit gevoel het aankom.

Een paar boeke wat ons die lesers van "De Hervormer" aanbeveel:-

Het Nieuwe Testament in het licht der Nieuwe opgravingen, door Dr. M. v. Rhyn 10/-
Beelden en Gestalten uit het Oude Testament, door R. Dijkstra 4/-
In heilige Hoede, Overdenkingen door P. J. Smink 4/6
Aan de Overzijde, (De Staat der Ziel tussen dood en Opstanding), door Ds. J. J. Knap 4/3
Aarden Vaten, door Ds. J. J. Knap... ... ... 8/-
Het Profetisme, door Dr. J. Severyn 10/-
Levenswandel, een boek voor jonge menschen, door Dr. T. W. Foerster 8/6
Job in ,,Tekst en Uitleg'', (waarvan die hele serie voorhande is), door Prof. Dr. L. H. K. Bleeker 6/-
Twyfel, door Dr. T. Hoekstra 4/9
Die het leest, die merke daarop. Uitlegging van 't boek Daniël, door Ds. E. J. H. van Leeuwen 10/-

J. L. VAN SCHAIK, Bepk.,
Kerkstr. Sentraal, — PRETORIA. — Bus 724.

Verkoue mag vir dwase wees,
Maar mannekarte ken geen vrees.
Laat die koue nou maar kom;
Woods' Pepermunt Middel ry vir hom,
En een, twee, drie is ek genees!